



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2015 MPHATO WA 3 DIPALO: SEPEDI MOLEKO

MEPUTSO: 40

MEPUTSO

NAKO: IRI YE 1

PROFENSE _____

SELETE _____

SEDIKO _____

SEKOLO _____

NOMORO YA EMIS (dijiti tše 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MPHATO (mohl. 3A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOŠEMANE

MOSETSANA

LETŠATŠI LA MATSWALO



C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Moleko wo o na le matlakala a 11, go sa balwe letlakala la go khupetša.

Ditaelo go morutwana:

1. Bala ditaelo le dipotsiso ka moka ka tlhokomelo.
2. Morutisi o tla go hlahla go araba mehlala pele o ka tswela pele ka go ngwala moleko.
3. Arabela dipotsiso ka moka dikgobeng goba mapokisaneng ao o a filwego.
4. Laetsa mesongwana ya gago ka moka letlakaleng la moleko le ka mapokisaneng e sego letlakaleng la ka thoko.
5. Tshomiso ya khalekhuleitha ga se ya dumelelwa.

Mehlala

<p>Ageletsa tlhaka ya karabo ye e nepagetsego.</p> <p>1. Naa ke lefokopalo lefe leo le sepelelanago le seswantšho se?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <p>A $4 + 3$</p> <p>B $12 - 4$</p> <p>C 3×3</p> <p>D 3×4</p>	<p>O kgonne ge o ageleditse tlhaka ya D.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <p>A $4 + 3$</p> <p>B $12 - 4$</p> <p>C 3×3</p> <p><input checked="" type="radio"/> D 3×4</p>
---	--

<p>2. Šoma palo ye: $125 + 64$ ka mokgwa wo mongwe le wo mongwe wa go 'hlahlamolla'.</p>	
	<p>O kgonne ge karabo ya gago e le 189.</p>
	$125 + 64$
	$= 100 + 20 + 5 + 60 + 4$
	$= 100 + 20 + 60 + 5 + 4$
	$= 100 + 80 + 9$
	$= 189$

Moleko o thoma letlakaleng le le latelago.

1. Beakanya 674; 467; 647; 476 go tloga go ye nnyane go ya go ye kgolo.

_____ , _____ , _____ , _____

2. Balela morago ka bo 100 go tloga go 632 go fihla go 232.

632; _____; _____; _____; 232

Ageletsa tlhaka ya karabo ye e nepagetsego go tloga go 3 go fihla go 6.

3. Pedifatša 147.

A 184

B 248

C 294

D 287

4. Beke e tee e lekana le matsatsi a ...

A 5

B 7

C 2

D 31

5. Batametsa 16 go 10 la kgauswi.

A 15

B 20

C 10

D 16

6. Hlahlamolla nomoro ye: 621 ka makgolo, masome le metšo.

A $600 + 20 + 6$

B $600 + 20 + 0$

C $600 + 2 + 10$

D $600 + 20 + 1$


7. Katolosa paterone ye e oketšegago gatee.



8. Balela morago ka bo 25.

625; 600; _____; _____; _____


9. Ngwala leina la selo se se filwego.



10. Ngwala leina la sebopego se se filwego.



11. Thala mothalo o tee wa go ripa ka bogare (simeteri) go sebopego se:




12. Ngwala sekapalo sa makgolotharo masomesenyane seswai.

13. Ngwala leinapalo la 275.

14. Naa boleng bj a dij iti ye e thaletswego ke bofe?

548 _____

15. Ge kelo ya letsogo le lengwe le le lengwe e le 20 cm, naa botelele bj a matsogo a mararo a hlakane ke bokae?



Botele bj a matsogo a mararo ge a hlakane ke _____cm.

Ageletša tlhaka ya karabo ye e nepagetšego go 16 le 17.

16. Boima bj a phakhete ya ditshipisi bo ka elwa ka ...

a. dimilimitara.

b. dikeramo.

17. Bokagare bj a lebotlelo bo ka elwa ka ...

a. disentimetara.

b. dilitara.

18. Tebogo o sega khekhe ka dikgetlo tše 9 tša go lekana gomme a e abela bana ba 3 ka go lekana.

18.1 Naa ngwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša dikgetlo tše kae?




Ngwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša dikgetlo tše_____ go dikgetlo tše 9 tša go lekana.

18.2 Naa ke palophatlo efe ya khekhe ye ngwana yo mongwe le yo mongwe a e abetšwego?

Palophatlo ke_____.

19. Ka lebenkeleng go na le dikhipha tše 19 tše tala, dikhipha tše 19 tše tshweu le dikhipha tše 19 tše khubedu. Naa ke dikhipha tše kae ka moka ge di hlakane?



Dikhipha ka moka ge di hlakane ke tše _____.

20. Atiša:


$$7 \times 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

21. Tumi o na le dipaniki tše 75. A di arola ka dihlopha tše 5 tša go lekana. Naa sehlopha se sengwe le se sengwe se na le dipaniki tše kae?



Sehlopha se sengwe le se sengwe se na le dipaniki tše_____.

22. Mphanyana e kitima ka gare ga mapokisana a 3 go ya ka letsogong la go ja le a 5 go ya fase.



22.1 Naa mphanyana e kitimetse go keiti efe? Keiti _____.

22.2 Naa mphanyana e kitimile ka gare ga mapokisana a ma kae ka moka?_____.

23. Šoma palo ye: $158 + 31$

24. Šoma palo ye: 786 – 421 ka mokgwa wo mongwe le wo mongwe wa go 'hlahlamolla'.




25. I thute kerafo ye, gomme o arabe dipotsiso tseo di latelago:

		Merogo ye e rekisitšwego lebenkeleng la Ntombi			
Palo ya merogo ye e rekisitšwego ka beke	35				
	30				
	25				
	20				
	15				
	10				
	5				
			dikherote	ditamati	marotse

25.1 Naa Ntombi o rekisitše dikherote tše kae? _____

25.2 Naa Ntombi o rekisitše ditamati tše kae go feta marotse?

26. Lebelela diswantšho tša ka fase le theko ya tšona.

		
R15,00	R10,00	R5,00
mmanki	selefone	mpopi

Naa theko ya mmanki, selefone le mpopi e tla ba bokae ge e hlakane?

Theko ya tšona ka moka e tla ba R_____.

27. Fetolela ...


27.1 diranta go disente.

$$R5,00 = \text{_____}c$$


27.2 disente go diranta.

$$1\ 000c = R\text{_____}$$


28. Šoma palo ye: $35 \div 5$



29. Thala manakana godimo ga sesupanako se go laetša gore nako ke 09:15.



30. Ngwala lefokopalo go laetša mefofo yeo e laeditšwego godimo ga mothalopalo.



PALOMOKA: 40

